

Уруок темата:  
«Сыыппараны хас да төгүл  
улаатыннанан суоттуур задачалар»

Слепцова Лилия Сергеевна  
Малдыбар орто оскуолатын  
алын кылааһын учуутала



# Дорооболорунц!





Малдыаҥар оскуолатын 3 кылааһыгар барыта  
5 оҥо үөрэнэр.

Онтон Маалыкай оскуолатын 3а кылааһыгар  
21 оҥо үөрэнэр.

Оччоҥо Маалыкай оҥолоро Малдыаҥар  
оҥолорунааҥар хаһынан элбэхтэрий?





## «Тылы таһаар»



$3 * 7 =$

А

$2 * 5 =$

А

$3 * 6 =$

Д

$2 * 3 =$

З

$4 * 6 =$

Ч

$3 * 10 =$

А

Улаатан иһэр бэрээдэгинэн туруортаан тылы таһаар





6	10	18	21	24	30
З	А	Д	А	Ч	А






Уруок темата:



**«Сыыппараны хас да төгүл  
улаатыннаран суоттуур задачалар» -  
хатылааһын.**

**Уруок сыала:** 1. Задача усулуобуйатын сөпкө  
өйдөөн, быһааран суоттааһын.

2. Чыыһыланы хас да төгүл улаатыннаран  
суоттааһын.





**1 вариант** -3 чыыһылаттан саҕалаан 30 чыыһылаҕа диэри 3-кэ түңэтиллэр чыыһылалары суруйуң;

**2 вариант** - 4 чыыһылаттан саҕалаан 30 чыыһылаҕа диэри 4-кэ түңэтиллэр чыыһылалары суруйуң;







**1 вариант - 3, 6, 9, 12, 15, 18,  
21, 24, 27, 30.**

**2 вариант - 4, 8, 12, 16, 20, 24,  
28.**





СЫНЬАЛАН



# Хартынаннан задачата толкуйдаа



1 хамаанда



2 хамаанда



3 хамаанда



4 хамаанда



Дьйэ5э үлэ

Стр. 37 №1, №4



# *Уруок бүттэ!*

